

5. Сүбэ мунных донумуоннарын үөрэтни оройуон бары хаһайыстыбаларыгар, тэриэтэлэрингэр пятилетка соруудахтарын уонна В. И. Ленин төрөөбүт 100 сыла туолуутун чинэигэр ылыныллыбыт социалистическай эбэхтэлиистибэлэри болдьобун иннинэ телорор ийин молхостаахтар, рабочайдар, оройуон бары үлэһиттэрин үлэбэ уонна политическай активностара сэлгыы өрө көтөбүлүлүүтүн, эбэхтэлиистибэлэри сүтүкүрөө

кинини тупсарар дыһаллар тустарынан

(Бүтүүтэ-Иннин 1 стр. нэр)

отгута бодог партийнай тэрилтэдэргэ туурорудуна. Райсовет ишолкома уонна киини отделалара, Чурапчы сөлсөветэ уонна оро-йуон кииниизэри сорох промыш-леннай тэрилтэлэр нэһилиэнньэ-уонна быйбардааччылар киинилэ-ригэр отчуоттааһыннара, информа-ционнай конференциалары ыы-тыылара киинг сэгээринин ылта-

Итгэн тэгшлэн оройлогчга нарийнхай-политическай информация туруга билэгшн да мөлтөх, туурүүллубут нарийнхай көрдөбүлгэ эппинтээбэт. Нарийнхай тэрилтэлэр дьону нэгтгэ, политическай-маассабай үзэнэн бастатан туран дьарыгтавар, нарийнхай-политическай уонна хааайыстыбаннай үлэлэри дүүрөлөзөн ыгтар соруугтаахтар. Бу көрдөбүл ыраарынан улообат. Ол түмүгэр нарийнхай тэрилтэлэр байыар үксүн хааайы-стыбаннай үлэлэринэн дьарыктааллара таһарыллар. Ол нарийнхай муһнахтарга көрүлөр боннуруостартан да чуолкайдык кэстөр. Карл Маркс аатынан колхозтаары нарийнхай тэрилтэвэ (секретарь таб. Протодьяконов Г. Т.) отчуоттуур кэмтэн ыла сэттэ уонсай нарийнхай муһнах ыгтыллан, 15 боннуруос көрдүбүт. Ол гынан баран нарийнхай-политическай үзэ, дьону итин боннуруостара, лекционнай-пропагандистекай үзэ туһунан биир да боннуруос көрүлүүбэтэх. Нардбөрө 11 муһнахтарыттан баара-эрэ иккитигэр полит-тэрилтээччилэри, агитатордары сүүмэрдөөһүн, сайыгыгы көмүүр үзэхигэр аналалаһын туһунан тэрээһин боннуруостар көрүлүүбүттөө.

Сүбүрүүскай эатынан совхоз парткомун (секретарь таб. Кривошапкин Р.Х.) 9 муһныаар 40-тан тахса араас бөлүрүүс көрүлүбүтүттөн дыму интэр үлдө биһир да боччумнаах бөлүрүүс дьүүлэллинништэх. Партком биһир да маннайгы сүһүөх партийнай тарилгэ идеянай-интэр үлэни төрөйонтүн туһунаан отчуоттары, партийнай-политическай информация туругун, партийнай үөрөмө, о.д.а. идеологическай үлэ кринг бөлүрүүсастартыт биһир

да дүүдэлчдари ниадлаарын
пахтах. Майнык бхны үүс
партийнай төрлэтэлгэ өрдүк
характернай. Ииниктүн мань
иэрэһи булгучулаахтыг үгс
тээххэ, хаһайыстыһаннай уоп
на партийнай-политическай үдэ
ни таба дүүрэлэри төрлээххэ.

Лекционный, политической-массовой үлгөү партийнай салалтын түскарымыны партийнай-политической информациины куу-бүрдүү соруствара модоуялалыр. Билиаха политической информацияны тарийээччилэриники, ылтааччыларынаа лектордар, политинформатордар, агитатордар, полит-тарийээччилэр буолаллар. Кинилэр үлэлэрин партийнай тарийэтэлэр салайымыларыгар ханнык итэ-үстөр баалларый? Бастатан ту-ран, үрдүттэн, көтүмэхтик сы-һыланыйыны маныаха баар. О-аата түгүй? Ол аата партийнай тарийэтэлэр үксүгэр лектордары, агитатордары, политинформатор-дары, полит-тарийээччилэри үчүэстастарынан бигарэтинияни аналталаанынынан эрэ муһурда-наллар. Кинилэр үлэлэрингэр дыг-нээх көмө, контуруул, ирдэби, олохтоммот. Бу букатын сыһа. Хөлөбүр, совхоз Сылгаинаагы от-делениетыгар олохтоох Советтар биибардарын саана семинардар, ытыллыбыттар, политической-массасай үлэ балачча барбыт. Оттоп биибар канииттан биэр да көмө семинар ытылла илик. Са-һыныгы кэнигэ политинформатор-дар, агитатордар, «Знание» об-щество чилиэннэрэ ытыллыбыт-тар, Культура тарийэтэлэрин үлэ-биттэрэ уопускада барбыттар. Билигин политической информа-циян нанаа букатын мөлтөх турук-тарыгар баара-эрэ икки баснада, таах, Сүбө муһыах матырыйал-биэр дакылаат оһоһулулубут. Ма-һык: быһымын Хайахсыттары партийнай тарийэтэ (секретарь таб. Петров В. П.) көрүүххэ сөп. Фермаларга, өтчуттарга бирэме-тингэр политтарийээччилэр, акам-меттар. Бу үчүгэй. Ол тынан би-рэн кинилэр үлэлэрингэр эмнэ ханнык да контуруул олохтоммо-тох. Полит-тарийээччилэр туюх-үлэни ыһыһыттарын, ханан иһи-түүх темала семинар, баснада.

мэргэжлийн туруулан партийн
территори хангийн да дьлалт суух
үрдүтэн сүлдлэллэр, ариетация
лаллаллэр, семинар буолар, үл
барар дүлэр эрл этэллэр. Илн кн
нн да итлэллэр.

Партийнай тэрилтээр өлөхтөө, «Знание» общество улаһин, лектордар, пропагандистар, политинформатордар уонна полит-тэрийэзчиһилэр үлэхэрин күннэтэ хонтуруоллуур, салайар, идэбил туруорар соруктаахтар. Манна сүүн этэгдэһинэн минилэр састааһтарын сүүһүрдээһинигэ сөптөөх болгомото уурууллубата буолар, Эрилик Эристин аатынан колхоз Хөтөөтөгөөү маһыайгы сүһүөх партийнай тэрилтэтигэ (секретарь таб. Тарасов Н. П.) сүөһү үлэһиттэригэр полит-тэрийэзчиһилэринэн Сокольников Т. Д., Пестерев А. К., Аммосов Т. Н., Макастырева Д. ананмисттар. Бу табаарыстары жөлөх үлэһиттэ идэбиллээт. Ол гыннан баран барыһыра үөрэхтээхтэр, сахалыы бичигэти нэһинилэ аарар дьен. Олоһун иһин ис хоббоһоһоох, бари боннургуостары хаһан политическай информацияны кылайан тэрийбөтгөрө биллэр. Ол да иһин, биһирдигэ эмэтэ сымдыан көрөн баран кэллин өлөх да сымдыыбатахтар. Оттон Хөтөөтө нэһинилэгэр улахан коллективтаах орто аскулала, Эрилик Эристин аатынан колхоз салайар аппарата, специалисттар тэһөрү бааллар. Партийнай тэрилтэ политической информация сөптөөх суолтанна биһирэра буоллар, барыг оттуһан бэлэһиһэх дьоннору сүүмүрдиирингэр тэһөрү кыһахтар бааллар.

Политической информации, лекционной и семинажной «Знание» общество группазарынан чыгыштар, 221 чизинде 18 мингайгы сүбүлөх тэрилтэлээх, «Знание» общество заснит сыллаах былаанын аһара толорбута, былаадинаах 600 лекция оннугар 742 лекция аарылыбыта. «Знание» общество Дирингизди уонна Мындозайытаагы группалара үлэни бөлүкчэ былааннаахтык чыгыштар.

Од эрхэри «Знание», общество группалары үлэмэрсэр гөтөөх партийнай хонтуруул, пр-

дэбнэ олохтомготун түмүүгэр сөрөх группалар мөлтөхтүб үлэ-
лииллэр. Үлэ билааныамит, аа-
быллар лекциялар тематикалары
ылараас, лекциялар, дахылаат-
тар бырааһынныыктан бырааһын-
ныыкка, түбэлтэттэн түбэлтөөр
эрэ ыгуһуллаллар. «Знание» об-
щество Хатылхытаары, Хайахсыт-
таары, Чыһаһаратаары группалары
(салайааччылар тт. Дегтарев, Ар-
жаков, Степанов) тэрээһин үлэ-
лэрин тунсарбатылар, билааныах
үлэни ыппааттар. Бу общество
Хайахсыттаары группата 15 чи-
лиһинээх. Сыл агарыгар бээрэ
эрэ 13 лекция барылыбыт, өтгөй
айта лектор биир да лекцияны
ыһылатар. Бу итэҕини минимитин
соруууулаахтык туоратыахха

Дамжлаатчигт итгэлтэн салгым эгитүүнээр тэрийэр үлээрийгэр уонна киинлэр ыстар үлээрийн ньымаларыгар уонна сөрүктарыгар кээгэниа тохтуур. Оройуон-га салайар үлээнттэр идеологическай үлэ бары салгаларыгар кытталлар. Оройуон киинин партийнай-советскай 30 активтара райком штаты таһынан бөлөхөр түмүллэн общественнай-политическай, наүчнай, хаһаайчыетыбаннай темаларга аңардас асыныт сылга 294 лекциялары захтылар, дакылааттары оңордулар. Үгүс салайар үлээнттэр пропагандистарынан үлэнииллэр. Карл Маркс аатынан колхоз бырабылыаанын председатели Лыткин В. С. кээкэ сылларга партийнай уерэх систематыгар пропагандистаата, үлээнттэр иниилэрийгэр быһыл сыл аңарыгар арыс төгүл этинни

онордо, ол ийнттэн аан дойдү ба-
лабыннызыгар уонна аан дой-
дүтаады коммунистическай хан-
саабын боппүрүостарыгар үс лек-
циини аахта уонна тым хабаа-
йыастыбатын артыабын Устаабын
туһунан үс дакылааты онордо,
бырабылыанна үлэтин туһунан
икки төгүл отчуоттаата. Полити-
ческай информация активнай үлэ-
һиттэра—албах дириг ис хо-
лоонноох лекциинары аахпыт уон-
на аагар Чурапчы орто оскуола-
тын зануба Васильев Р. И. уон-
на активнай лектордар эппиэт-
тэх салайар үлэһиттэр народ-
най судууа Попов М. Д., парт-
ком секретардара Федотов Н. И.,
Кривошапкин Р. X. «Знание» об-

щество республикатаары барз-
былганын Бочустанай гүм-
түтүмүн набарыдалганылар.

Ол эрээри салайар үлэһиттэр, партиянай информацияны тарҕаһыаҥа бары биир тэҥник, кытыар буолбатахтар. Холбоһор, сөххөз киин аппаратын салайар сэттэ эһинээттээх үлэһиттэрэ сэттэ лекцияны 17 дакылааты уонна лекцияны оҥорбуттар. Ол иһигэр 7 дакылаат хабарыстыбаны ахсаан туһунан, үс дакылаат хабарыстыбатын тематтар. Устун политической темага биир эрэ лекция оҥоһуллубут. Бу тематика адыс кыарааас. Салайааччы — итээтчи быһыатынан, салайааччы — партиянай-политическай информатор быһыатынан таасаны кытта кэпсэтэр эйгэтэ киэҥ буолуохтаах.

Партийнай-политическай информация туһунан уураахха комсомолецтар, союһа суох ыччаттар ортолоругар политическай информации адыас мөлтөхтүк ынытылара сэмэвэ тардылынна. Ыччат ортолоругар ынытыллар үлэвэ үгүс итэвэстөр бааллар. Ыччаттарга маллаах политическай темаларга араас көрүүнээх үлэстөр быһадылааххык ынытыллыбаттар. Ыччаттар, комсомолецтар ортолоругар политическай үөрэх систематылар итэвэстөр эмнэ бааллар. Бу итэвэстэри туоратымга дакылаатын иһинки сөрүктэргэ сибидии охтоото.

Бийиги В. И. Ленин төрөөбүтэ 100 сылын туолар юбилейын дөбөннайдык көрсөргө бэлэмнэнип иппиэттээх кэмигэр олоробут. В. И. Ленин юбилейа политическай үлэ саамай киининэн буолуохтаах. Сүрүн соругунам ленинскэй идеялары пронагандалаһын, Ленин олохун, үлэтин олобурун киэнтник сырдатты булар. Итинтэн салгыы дакылаатчыт рэйун үлэһиттэрэ В. И. Ленин төрөөбүтэ 100 сыла туолар юбилейын чинэигэр социалистическай куоталаһымыга киирсэи планетка төрдүс сыдынааһы госу- дарственной былааһинары толо- ууга ситиһиһилэрин туһунан си- нини көпсөөтэ уонна быйылгы ылы үлэ бари көрүгнэринэн итиһиһилээхтик түмүктүүр ннин- нинки соруктарга тохтоото.

Оройуон колхозтарыгар уонка совхозугар от ыйын 15 күннээх түрүгүнэн оттоохун субьотката


Хавцаагчистибаалар аутгара	Үлээнэр киби барьта	З в е н о д а р				Охсуу га	Муньнуу га	Кэбиини тонна	Син- лэс тонна	График туолуу тун % -и
		голо- ру мех.	мех. агар- даах	көлө	плин					
Ленин	163	4	—	13	—	715	260	50	—	6,4
Эрилик Эристини	378	1	7	13	4	1811	1151	280	110	20,8
Калинин	93	2	1	4	1	385	243	106	—	24,1
Кара Маркс	155	1	1	5	5	545	332	121	—	28,8
Субурууский совхоз	509	6	3	18	8	1933	1167	385	—	20
Оройуон үрдүгүн:	1298	14	12	53	18	5390	3153	945	110	19,7

Донецкий уобалас бари элеватордаре уонна сорбукторхалыыр пууннэра бурдук саҥа үүнүүтүтүп илэркэ баһэмизиникини тутуулары, механизмины, бурдук тизилэн кэлэр суолларын өрөмүөннээгини бүтүрдүлэр. Предприятиелар саҥа техниканы алыһыллар.

Бийр сөггө сүүл олохдоо киллэ-
рийдннэ—бурдугу бнэрэр бэзэ-
лэргэ уонна тутар пууннарга бур-
дун конвейердара туруорулуну-
лар.

СНИМКА: уобалас бодон
элеватордарыттан бирдэстэрэ
Волескайдэбэ элеватор.

С. ГЕНДЕЛЬМАН фотота.
ССТА фотохрониката.



Таб. Пермяков М. Е.
дакылаатын дьүүлэһии

Тийг этгэчидлэр бийнги оро-
буомнутугар партийнай-политиче-
скай информация балинги ту-
руга көрөбулгү ситэ эппиэттээ-
батын, онуоха ханнак бириччи-
нэлэр бэллэрийн уонна иилики
сөрүктэр тустарынан көрсөтүстү-
лэр. Народнай судууһа таб.
ПОПОВ М. Д. бу бөнүрүөс дьүү-
тэ турара салмай сөтөөбүн ыйан
турул, иччакка марксистскай-
ленинскэй мировоззрениены итэ-
рин, үлэһиттэри коммунистиче-
скайдын ойго-салаада итгэн үлэ
сөтөөбүн тоһоролон балинтээтэ.
Культура пройтгоннаады салаатын
сэбиэдиссэйэ таб. **СИВЦЕВ. А.А.**
ССКП райкомун пропаганда
уонна агитацияга отдеалын ин-
структура таб. **НЕУСТРОЕВ И. Д.**
партийнай төрүттэлэр политинфор-
матордары, полит-төрүтэччилэрэ,
агитатордары дьүүрэлээхтик үлэ-
эппиэттэрин, итиннэхэ үксүн кы-
аа үөрэхтээх, үлэһиттэргэ улахан
сабыдыалы өтөрөр кыага суох

ёнуу анатомияларынын критика-
лаштыруулары. Кириллдер политинфор-
матордары ыдаттан үлөштөтү
маддалагынын ахтылар. Лектор-
лары, дакылаатчылары кызык
ууларга жетилер.

Мань тэгэ пленумига тых хэ-
айыстыбатын специалистара
нтер үлэгэ мэлтохтук кытгал-
ан туһунан ийылынна. Сорх
алайааччылар бу үлэгэ бэйлэ-
нин кытгыбат буолуулары сө-
лөгө тардылынна. Кансээччилэр
эһилиэниэргэ информацияны
уларар туһугар салайар тарха-
аларга отчуоту уонна отчуот-
аһы киллэрини бэрээдэтиир,
нуоха эһилэтинэни үрдэтэр ма-
атын ийдылар. Райсовет испол-
омун председателин солбуйааччы
аб. **ШАДРИН А. С.** бэйэтин эһи-
ин салайааччылар эһилэтинэ-
эрин туһунан бонпурооска ту-
айды.

Пленум бу бэлтгүүрээс тус
хуулиаар уураары хэлэлт.



Ленинскэй ВАХТА

БАСТААН ИҺЭР БИРИГЭЭДЭБЭ

Оройуон нолхостарын биригээдэлэрин уонна совхоз отделе-ларын социалистическай куоталаһымылар, сыл аңардаах түмүгүнэн, Эрилин Эристин аатынан колхоз Хадаардаабы биригээдэ бастаата.

Бу биригээдэбэ сылдьан, Сири Холлобос ферматыгар илэлэххэ, лозуннар, планаттар бааллар. Хо-үүт иһин өхсүһү нүүснэ тарил-

лэрин тута көрбүтүн. Кыһыл мун-нука иһирдэххинэ, ферма нол-лентивын хас бирдин ынахтан 1800 кг үүтү ырга ылымныт эбэхтээлибэтигара харааха быра-быллар. Манна сүөһү үлэһиттэ-рин үрдүн таһаарылаах үлэбэ, санга ситиһилэргэ ыгырар үгүс лозуннар, планаттар бааллар. Хо-ллобур, эбэхтээлибэтигара то-

лорор иһин бары нүүсүтүн уу-русуун, сайынны ыйдарга хас бирдин ынахтан 1000—1200 кг үүтү ыабын, сайынны мичи-рэн ыйдарыгар өлгөн үүтү ыа-бын, ынах үүтэ—тылыгар, мичи-рэнни таба туһаныаха, үүт хаачыстыбатын тупсарыа албэх бары ниллэрэрин умнума. В. И. Ленин төрөөбүтэ 100 сыла туолар кийилэин санга ситиһилэринэн көрсүбүтүн, бийиги коммунисти-ческой үлэ кыайытыгар тий-иэхпит диян лозуннар, планат-

тар үчүгүйдүн суруллан ыйа-мыттар. Манна социалистическай куоталаһыга үрдүн көрдөрүү-лэр иһин кыһыл вымпел, 1968 сылга сыл аңардаах түмүгүнэн ферма коллективыгар ССКП рай-номун уонна райсовет исполкомиун Бечуотунай грамоталара, ыан-ныксыттар көрдөрүүлэрэ баал-лар.

Быйыл Сири Холлобос ферма-тын коллектива (старшай Давы-дова М. И.) сыл бастаан аңары-гар бирдин фуражнай ынахтан

1043 кг үүтү ыан, былаанын 150,5 бырыһыан төлөрдө. Ферма алта ыанныксыттар баалаанна-рын бары лаппа аһара төлөртөөн иһэллэр. Ол иһигэр бири ынах-тан Давыдова М. И. 1072 кг, Кузьмина А. Т. 1241 кг, Романо-ва Х. П. 1060 кг, Адамова М. Г. 1055 кг үүтү ыатылар.

Сири холлобостор үрдүн көрдө-рүүлэрэ оройуон хаһаайыстыба-ларын бары фермаларыгар үтүө холобурунан буолар.

Көхтөөх үлэ

Эрилин Эристин аатынан колхоз «Хайахсытлаабы» биригээдэтин түөрт фермалара үүтү ыаһынга сыл аңардаах былааннарын бары төлөрөн иһэллэр. Ол түмүгэр биригээдэ үрдүнэн былаан үүтү валло-вой ыаһынга 134 бырыһыан, оттон бирдин фуражнай ынахтан ыаһынга 105,8 бырыһыан туолла. Биригээдэ государствога үүтү атылааһын былаанын 160,3 бырыһыан төлөрдө.

Бирдин фуражнай ынахтан алта ыйга Балыктыма фермата 867 кг, Уот фермата 756 кг, Дагдаага фермата 763 кг үүтү ыаннар, былааннарын биллэрдик аһардылар. Манна ыанныксыттар куоталаһымылара көхтөөхтүн тариллар. Үрдүн көрдөрүүлэри ситиһэр бас-тык ыанныксыттар аһааба сүөхтэр. Сайынны ыйдарга үрдэти-либэтигара эбэхтээлибэтигара ыаннан үгүс ыанныксыттар бийик-наахтын үлэһиттэр. Бэс ыйыгар ынах ахсыттан Иванова М. С. 326 кг, Романова Я. Г. 330 кг, Феофанова А. Е. 319 кг үүтү ыа-тылар.

Сыл аңардаах түмүгүнэн госу-дарствога үүтү атылааһын бы-лаанын оройуон бары хаһаайы-стыбаларыттан соҕотох Калинин аа-тынан колхоз төлөртөтө.

Ити сүүрүн биригээдэтин үү-тү ыаһын намыһаа уонна ыан-ныт үүтү ыһарыга маассабайдык иһэрди таһаарылаһыта буолал-лар. Ол курдук бу колхоз ааспыт сыл бу көмүскүөр быйыл валло-войунаа 16800 кг-нан аһаах үүтү ыата. Манна Маралаайтаа-бы иһиксэ биригээдэ ааспыт сыл-тан 47540 кг-нан үүт ыаннан намытан ордух хаалан иһэр. Ол иһигэр аңардаах бэс ыйыгар аас-пыт сыл ити ыйынааһар 12174 кг-нан аһаах үүтү ыата. Оттон Толой Дирингээди биригээдэ 30741 кг-нан үрдэттэ. Үаннык-сыттар куоталаһымыларын кини-ник тарыйан үүт иһин өхсүһүгэ

ХААЛАН ИҺЭЛЛЭР

сөптөөх ыһаһымына уурбүт, би-ригээдэлэр бары тэһик үлэһэ-һиннэрин ситиһингэ эрдэттэн далаһалары ыһыт эбитэ буоллар, биллэн турар, биригээдэлэр көр-дөрүүлэри тэһ сөүс үрдүк буо-луох этэ.

Манна тэһинэн бу колхозка бы-йыл ыһарыга үүтү иһэрдингэ ханнык да хонтуруол олохтоомо-тох. Ол түмүгэр ыанныт валлоһой үүттэн 20,9 бырыһыан, ол иһи-гэр, ыан ыйыгар 26 бырыһыанга тийи, ыһарыга иһэрдилибэти. Ыһарыга үгүс үүтү ороскуотта-һын ыһарыгын таллаһах иһингэ ханнык да сабыдылаа оһорбөтөх. Ааспыт сылга бу көмүс 10 ыан-

рэй элбүт буоллаһына быйыл 32 иһарыгын кыһынан өлө. Үүт ыа-һыныгар, манна таһынан, ынах хөйүтээн төрөөбүнэ, 67 ынах кы-тараһына, 9 ынах төрөөбүтү-нэ таһымыта сабыдылаах буол-буттара биллэн турар. Оттон бы-йыл да ынагы санитарыга сөп-төөх болгоһо ууруллубат, билл-гин санитарылааһах ынах 60,3 ара бырыһыанга санитарылан иһэр.

Калинин аатынан колхоз сапат-тата мантан иһинки ыйдарга үүт ыаннан үрдэтингэ уонна госу-дарствога үүтү атылааһын была-нын төлөрүүгэ быһаарылаах далаһалары мараа эрбэллэр.

Бийиги көрр.

Эт оһоһуутун дэлэтиэбин!

Эрэллээх илиилэргэ баар

—Урут, ама да ааспыт иһин, катыһа осеменатордаабыта. Түмү-үлэһингэ-хамсырга кытаанах та да куһаарана суоҕа. Сизмэлэ-күннэр-дыаһалар кэлэн барбытта-ра. Умайар уот кураан, аһына сири кубарыччы салыһа. Ада дойдуну көмүскүүр Улуу сэрин. Ас-таһаас тийибэтигара-түгэмтэ, көм-чигэ, ол көм ааспыт өр буолла. Билигин өт бөгө. Үлэһингэ, оһорорго усулуобуйа талбыта. Аһаах сыл анараа өттүгэр «Хай-дах олоххо» оһоруохтун баара-бын?» диян ыйатар эбит буол-лаһтарына, билигин курдук оло-хо баарабын диян тутта сатаан булан иһингэ суоҕа этэ. Быһата, санаан да санаан тийибэти үчү-гэй оһоро уонна, ама, ким үлэ-лөөбөт буолуой?—диян сөһаргинир совхоз Болтоһоттоһу отделе-ниин субан сүөһүтүн бөстүгэ Фе-дор Маркович Кладкин. Кини би-лигин 46 саастаах. Ада дойдуну көмүскүүр сэрин кыттыһаада.

Ф. М. Кладкин бөстүгүтүн үлэ-лэһэтигэ аһеме сыла. Арай ааспыт сайын искусственнай буо-лгоһууларынан тугуһабыттар.

Отделение субан сүөһүтүн бөс-тууттара быйыл Алексеевскай оройуон И. Алексеев аатынан сов-хозун рабочадыгарын, инженерий-технической үлэһиттэрин, сулу-тоналаахтарын эти дэлэтингэ рес-публикара уонна Эрилин Эристин аатынан колхоз Хонтоһоттоһу би-ригээдэтин субан сүөһүтүн бөс-тууттары оройуон бары бөстүгэ-тэ (Бүтүүтүн 4 стр. көр.)

1969 сылга тыа хаһаайыстыбатын сайыннарыга оройуон колхозтарын уонна совхозун социалистическай куоталаһымыларын сыл аңардаах түмүгэ

Көрдөрүүлэрэ		Совхоз уонна колхозтар ааттара					Оройуон үрдүнэн
		Ленин	Эрилин Эри-стин	Калинин	Карл Маркс	Субу-руускай совхоз	
1. Государствога эти атылааһын (центнер)	былаан туолла %-на	506 403 79,6	931 1004 107,6	320 412 128,7	293 429 146,4	1350 1645 121,8	3400 3928 115,5
2. Государствога үүтү атылааһын (центнер)	былаан туолла %-на	2700 3385 125,4	4992 7514 150,5	1704 1567 92,0	1704 1959 115,0	7300 8351 114,4	18400 22776 123,8
3. Бир фуражнай ынахтан үүтү ыһын (кг)	былаан туолла %-на	516 641 124,2	516 742 143,8	474 533 112,4	495 603 121,8	484 636 131,4	408 636 156,4
4. Үүт валлоһой ыанна (центнер)	былаан туолла %-на	339 4720 139,2	6380 10585 165,9	1980 2178 110,0	1980 1971 99,5	6850 10928 118,9	22580 29982 132,8
5. Водон ынах сүөһү	былаан туолла %-на	2250 2768 122,4	4000 5609 140,2	1540 1873 121,6	1500 1876 125,1	6453 7693 119,3	15740 19805 126,8
6. Ол иһигэр ыанар ынах	былаан туолла %-на	1000 962 96,2	1800 1936 107,5	650 607 93,4	560 585 104,6	2570 2460 95,7	6580 6551 99,5
7. Сыдык кыттыһа	былаан туолла %-на	2440 3228 132,3	2850 3476 136,3	650 924 142,1	550 650 118,2	3500 4334 123,8	9690 12612 130,1
8. Ол иһигэр бие	былаан туолла %-на	1200 1179 98,2	1400 1221 87,2	320 303 94,7	200 177 88,5	1564 1522 97,3	4084 4402 107,8
9. Төрүүтү тыһынаах иһин	төрүүтү тыһынаах %-на	702 612 87,2	1558 1493 95,8	435 403 92,7	564 557 98,8	1748 1619 92,6	5007 4681 93,6
10. Эмнэрэр ынах аһаана	былаан туолла %-на	350 215 61,4	600 464 77,3	200 162 81,0	220 104 47,2	750 750 100,0	2120 1714 80,8
11. Эмнэрингэ кыттыһыт иһарыгын аһаана	былаан туолла %-на	700 304 43,4	900 784 110,6	400 297 74,0	330 150 45,4	1500 1003 66,8	3830 2538 66,2
12. Түүһүннэ туттары (солк)	былаан туолла %-на	4000 6450 161,4	6000 9814 163,7	2500 7840 313,6	2500 5609 224,3	6600 36900 559,1	21600 72006 333,1
13. Ынаһы санитары	былаан туолла %-на	1028 752 73,1	2079 1902 91,4	630 380 60,3	630 537 84,4	2031 1127 55,5	7004 4698 67,1
14. Туорактаах куотуулары ыһын (центнер)	былаан туолла %-на	900 1001 111,4	650 690 106,1	450 445 100,9	260 260 100,0	950 950 100,0	3120 3298 105,7
15. Күөх ыһы (сентар)	былаан туолла %-на	150 50 33,3	310 306 98,7	70 45 64,3	50 47 94,0	580 337 57,4	1070 785 73,4
16. Хортуоннуу оһоруу (сентар)	былаан туолла %-на	20 20 100,0	15 17 113,3	— — —	10 10,5 105,0	20 20 100,0	65 67,5 103,8
17. Оһуруот аһын оһоруу (сентар)	былаан туолла %-на	3 3 100,0	3 3 100,0	— — —	2 2 100,0	— — —	8 8 100,0
18. Сааскы аһаардааһын (сентар)	былаан туолла %-на	700 700 100,0	450 450 100,0	345 365 105,5	270 278 102,2	1257 1257 100,0	3023 3048 100,8

III I V II IV



ХМЕЛЬНИЦКАЯ УОБЛАСТ. Намеч.-Польская оройу-гар «Ударица» колхозу эг ферманын аатыһылар. Бий-гин хаһаайыстыбыра 2340 улахан сүөһү, 6460 бийиһи-нэ уотуга курулулар. СНИМКА: колхоз уоту пидвадларыттан бирдэстэ-рэр. В. СТЕПАНЕНКО фотога. ССГА фотохроникага.

Эрэллээх илиилэргэ баар

(Бүтүүтэ. Иинин 3 стр. көр.)

гарыгар тайаарайт агырылаларын ойон, бэйлэрин ие кыахтарын нарынан көрөн баран, чончу абаласталыгын илгээн үлэтиллэр. Ол курдук, бир табо суукнаба 800 грамм эбиллэрин ситиһэр, тулпут сүөһүлэрин 100 бырыһыан тылһаах интэи гөсүдөрөөбө 85 бырыһыаным үрдүн уйуулаабынан туттарар соруктаахтар. Бөстүүктар ити ылыммыт абаласталыгын, В. И. Ленин торообутэ 100 сыла туолуутун көрсө үлэбэ-хамнаса ситиһилэрдээх тийиһигэ бүтүүтүп норуот хамсааһыныгар киирсэн турар, чинэстээхтик толорууга бигэ-балаарыныамы илгээн үлэтиллэр.

Ф. М. Кладкин уонна Е. С. Новгородов тулпут сүөһүлэрин Мэсидийа сайылаах эргин көрөдөр-истэдлэр. Кинилэр үлэлэригэр күрүө-хаһаа суора улахан маараканы үөскөтөр. Ол иһин харахтарын далыттан араарбатахтарына сатаар. Сүөһү бөлөх-бөлөх бөдүр барыта, хөдүбаны тэснитэ тахсыан сөп. Быйыл практикага сыдыар зоотехник Прокопий Жир-

ныт, араас быһымалары, уойар укуолу бэйэригэр. Сүөһүлү дьинитэр наадаттан бөстүүктар сиргэ тууһу кутун салааталлар. Куйаас күннэргэ арга өтөхтөрүн сөрүүкэ-тыллар, үөн-көйүүр кэингэр түө-үлэһинин тэрийлэллэр. Кинилэр Ынах күөлэ, Мэсидийа сайылаахтарыгар эргэ өтөхтөрүн сүөһүлү сөрүүкөтөр сир быһыматынан туһаналлар.

Бөстүүктар тустаах үлэлэрин толоро-толоро бымыска-арыкка, 100 центнер оту бааламнан туттарар соруктаахтар. Ити курдук үлэли-хамсы сыдыллар Болтоно өкдөлөннөтүн бөстүүктара. Кинилэр бэйлэрин иинилэригэр туруоруммут соруктары чинэстээхтик толороллорутар ханнык да саарбадалааһын суох, Федор Маркович уонна Вгөр Семенович—олох киниг аартыгыт тэлбит, үлэ-ылыдардыгыгар уһуллубут, араас күчүмүрү да сыллари көрсүйүт, үлэбэ эриллибит оһыттаах дьон. Бигэһа, өдөлөннө субиһ сүөһүтэ эрэллээх илиилэргэ баар дьон отор кыахтаахпыт.

ков куйуктаны эмтэһини мып-

С. АЛКСЕЕВ,

УЧУГЭЙ ТУМУКТЭР

НЫТААНАХ. Бастык ньырай гэр совхозка 2215 кг эби эи корооччу Лазарева П. Т. эинэрэн интэр хас бирдин ньырайдыра сууккада ортотунан 730 грамм эбиллиһилэр. Бирдин ньырай сууккадаабы эбиллигин Лазарев М. П. 880, Сидоров В. Р. 889 граммга тиртиллэр. Онон бу үе ньырай корооччу бир мй ина-

Маннык үчүгэй көрдөрүү ньырай эинэринин уонна сүөһүлү мэтчэтинин таба тэрийиһе ис-куественнай ууту, эби аһылыгы тийиһин быспакка-туһанымы түмү-гар ситиһилиннэ.

Г. АФАНАСЬЕВ.

ХАРДАРЫТА ӨЙДӨНӨРГӨ ЫҢЫРЫЫ

Советскай правительство тас политикага ыччар үлэтин бир сааһанан бийирээбит ССРС Верховнай Советын сессиятын үлэтин түмүгүн кыранымса таһынаады бөлөт сөһөдөр уонна ырытар.

ССРС Атын дойдудардаабы дыһалаларга министри дакылаатын аан дойду балаһамныһаһан интэрэһиргитэр дьон-сэргэ барыта толкуйдаан көрүөхтэрэ дьон суруйар Братислава «Правда» хаймата. Дахылаат уолсай тона Советскай Союз эйа сурун проблемаларын быһаарыыга иһа-ринэстэрин туһунан этэр. Ону сэргэ Советскай Союз бэйэтин интэрэһиргэр уонна атын социалистическай дойдудар интэрэстэрин-

гэр сүөһүлү кутталы таһаарта-рыла суоҕа дьон этэр. Эйэни хамсааһыныга уонна бөдөрөгүү-гэ норуоттар национальнай бөһөлөнүү иһин уонна империализмы утары охсуһууларыгар Советскай Союз баһылыгы оруоллаах дьон суруйар Чили «Сигло» дьон хаймата ССРС Верховнай Советын сессиятын түмүгэр аһамыт мэтатыйатыгар. Хайыат Атын дойдудардаабы дыһалаларга министр А. А. Громыко сессияда өһөрбүт дахылаатын Советскай Союз тас политика фронугар программатын ааттыыр. Баар атаһаһыны-ны суох өһөрөр суолу көрдүүрү-иһырым буолар дьон суруйар.

ССТА.



АРБАНАР АМЕРИНАБА

Сөөмөй баай капиталистическай дойдуга, Америка Холбоһуктаах Штаттарыгар, хас даһаны мөлү-йүөн үлэтэ суохтар уонна хас да-һаны уонунан мөлүһүөн киһи кы-һалбалаах олоххо олороллор.

Эһиги бу синимокка шахтердар куораттарыттан бирдэстэригэр сыһыныах уонна ачык анардөө-осолору көрөсүт.

ССТА фотохрониката.

Орадук көдүүстээх буоларын түһүгар

Ферналар хотоннорун сысты-һаһаах ырылалары утары дезин-фекциялааһын сил ахсын мы-тыллар. Быйыл интэһиһтээх хо-тон уолсай иһа 285280 кв. метргэ тэһигэр. Дезинфекцияла-нар хотонтон от тоһоро, араас бөх кичэйиһ ыраастамыт, мүсө-т аһыгар мунһууллубут уу куурдуллубут буолларына бу ды-һал орадук көдүүстээх буолар.

Дезинфекциялыыр этэрээт со-торутаабыта Эрилик Эристин аа-тынан колхоз Чакырдаары уонна Хайахсыттаары учуастахтарын хотоннорун дезинфекциялаата. Оуоҕа Чакырга Ыһастаах, Ха-йахсыкка Арас күөлүн фермала-рын үлэһиттэрэ хотоннорун үчү-гүйдик ыраастаһыттарын бөлө-һүнэр наада. Оттон Чакырга Сап-ныһа, 36а, Хайахсыкка Сөмөн үрэдин уонна Ураһалаах сорох хотонноро төрт ыраастаһах-тар.

Хаһаайстыбалар салһаһааччы-лара, сүөһү интэһитин специалис-тара итинник итэрэстэри түө-рө-тыһа бөлөһөтөлөрүн ууран, хо-тоннору дезинфекциялааһын ор-дук көдүүстээх буоларын иһин кыһамныһаахтар.

А. СОФРОНОВ,
дезинфекциялыыр этэрээт на-
чальнига


Хаһаайттар кыһамматтар

Ленин аатынан колхоз Куль-турнай отуу таһынаабы баһамна-та көхтөөхтүк үүнэ, көрбүтү эрэ үөрдүүх курдук чааһ күөдүнэ долгуһура турар. Ол эрэри ха-һаайттар бу байлаах үүнүүлэ-рин харыһыгар чинчилэрэ биллэ-бит. Түөрт аһыар үөһа киирэн ил-дэһ төһө, көһүл күөлэһийэ сыл-дьар. Быйылыта киһи эрэ ыһ-сырылаахтык үүмүүт Нэһим хо-дүһата эмэ сылыгы үөрүһөн толо-ру Колхоз уонна участвак саһал-талара дыһал иһиллэрин күүтэ-бит.

«СО» нору.

МОСКВА. Аан дойдутаабы VI кинофестиваль. Оһо фильмиһирки конкурсугар советскай киноис-кусство режиссердар Николай Лебедев «Кыһынны сөһсүрдэ» уонна Илья Фроз «Мин эйигин таһыһырым» дьон фильмиһиринэн кытыла.

СНИМOKKA: «Мин эйигин та-һыһырым» дьон фильмин кадр.
ССТА фотохрониката.



ДЬАҦАЛ ЫЛЫЛАРА КУУТУЛЛЭР

Салһыи интэһир Чурапчытаабы санаторий дьонэ тутулаһубута 30 сыла буолла. Киһи 1939 сыллаах-ха аһырдыах мыйгар үлэбэ киир-бита. Ол тухары тоһоһөөх элбэ-киһи интэһиһ норуот хаһаайыс-тыбатын араас салаатыгар үлэ-ли-һахсы сыдыларын ааһан ситиһэһкин. Ол эрэри үгүс ма-ры-һах сытар уонна интэһир си-рин капиталыһадык өрөмүөннэ-һингэ болһомто ситэ уурулаһубат дингэ тийбэбит. Киһи өрө-бүүннар иһи ардыларынаабы эмтэһэр киһиниһэн буолар. Ол үрдүнэн капиталыһа өрөмүөн ыһылаһыбатада өр буолбүт. Ити бир көстүүтүнэн муоста аллара өттө кунһа суох, истэһиһаһса-тынаабы хара муосталара эмэх буолан суулдутаһан хаалбыт муостата эмэ эмэх буолан са-һардыллары уолдыһыт. Онон даһаны кыһынны өттүгэр олус тыһыһаар эһит. Кырааскаһаһын үлэлэрэ уонна түһүк араамала-рын саһарды, алдыһыт өттүн таһааһын хайаһи да мыһылаһа наада.

Санаторий уонна диспансер ик-ки аһыт тэриһтэлэр, түө-туһунан үһтөөхтэр, аһсаһнаахтар. Өрө-мүөнү ыһыһыта смета түө-түһа оттоһудлубут. Ол аһа өрөбүүн-наабы коммунальһай хонтуора иһи кытта иһки аһы дуоһаар аһостон өрөмүөн үлэтин ыһта-рылаахтар. Ити сөп даһаны Бу күһнэргэ санаторий салаһата бэйэтин күһүһүн, төһө кыһа-рынан, өрөмүөнү саһалаата. Наа-да буолар матырыһаһын буһун-на. Түһүнүтэргэ саһа араамала-

Н. БАШАРИН,
пенсионер, эмтэһээччи.

Редакторы солһуйааччы А. Г. ТУРАНТАЕВ.

Субуруускай аһыһан совхоз Сыһаһаһаабы өтдөлөннөтүн административта, партийнай тэриһтэ, олохтоох Совет ис-полком, Сыһаһ орто оскуолатын административта бийиһа бир дойдутаахпыт, РСФСР уонна Саха АССР оскуола-рын үтүөлээх учуутала

МАКАРОВ СТЕПАН КУЗЬМИЧ

Ыарахан ырыы кэһиниттэн олбүтүттэн дириһтик куруту-һалларын бокуонһуу көргөттэригэр, аһмахтарыгар тһэр-дэллэр.

Таһтыыр өрөм, эбэбит, эдэһийбит пенсионерка
АНДРЕЕВА ДАРИЯ ПЕТРОВНА

Бу дыһа от мыйаһи 14 күһүгэр соһумардыах олбүтүн дириһ-тик курутуһан туран бокуонһуу бары таһаһыһтарыгар, бөлөр дьонугар иһтиһнэрэбит.

Иһтэ, сһиннэрэ, быһаһтара, балтыһара, аһмахтара.



БИИГИ ААДЫРЫСПЫТ

Чурапчы аройуона,
Чурапчы элһкэһинэһа,
Н. Марис уул. 12 №-ра.

ТЕЛЕФОННАР:

Редактор—0—55
Сурук отдела—0—94
Уолсай отдела—0—53

Редакцияда ыһтар сурунна аһдырыһы, араа-һаһыһаны, аһы, аһа аһыһи хайһан да төлөрү суруйуулаһаах.